

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” broj 2/2018 i 34/2019), i člana 40 stav 1 tačka 26 Statuta opštine Pljevlja (“Sl.list CG” – opštinski propisi broj 46/18), Skupština opštine Pljevlja na sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine, donijela je:

## **O d l u k u**

### **o dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja**

#### **Član 1**

U Poslovniku Skupštine opštine Pljevlja (“Sl. list CG – opštinski propisi” br: 13/15 i 03/19 poslije člana 66 dodaje se novi član 66a koji glasi:

“Za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti Covid – 19 sjednice Skupštine opštine Pljevlja mogu se organizovati na daljinu.

Sjednica na daljinu je sjednica na kojoj dio odbornika učestvuje u odlučivanju van mjesta održavanja sjedica Skupštine i radnih tijela Skupštine uz pomoć informaciono - komunikacione tehnologije.

Odbornik može učestvovati u odlučivanju na sjednici Skupštine i radnih tijela na daljinu putem informaciono - komunikacione tehnologije ukoliko je zaražen virusom Covid – 19, ako se nalazi na bolničkom liječenju zbog istog ili ako mu je Rješenjem nadležnog organa određena obaveza samoizolacije, o čemu treba pribaviti dokaz.

Odbornik je dužan najkasnije do početka sjednice Skupštine ili radnih tijela u pisanoj ili elektronskoj formi obavijestiti Predsjednika Skupštine, odnosno Predsjednika radnog tijela o razlozima da odlučuje na sjednici Skupštine na daljinu.

Ukoliko odbornik učestvuje u radu sjednice na daljinu, obavezan je da obezbijedi uređaj i aplikaciju koja omogućava prenos i snimanje slike i zvuka, u realnom vremenu takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet odbornika koji odlučuje na sjednici.

## **Član 2**

U članu 101poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“Odbornici koji učestvuju u odlučivanju Skupštine opštine na daljinu glasaju javno, dizanjem ruke ili izgovarajući: “Za”, “Protiv” ili “Uzdržan.

Stavovi 4, 5 i 6 postaju stavovi 5, 6 i 7”.

## **Član 3**

Na pitanja koja nisu posebno uređena članom 66a i članom 101 stav 4 primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika.

## **Član 4**

Ova Odluka će se primjenjivati do 31.12.2020. godine

## **Član 5**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu CG – opštinski propisi”

### **SKUPŠTINA OPŠTINE PLJEVLJA**

Broj: 22-016-20-226/1  
Pljevlja, 27.11.2020.god.

P R E D S J E D N I K,  
Dragiša Sokić,s.r.